

papu: botaee 5 nti

a eee se wofa aduro no

1. Bɔ wo ho ban

Aduro no beboa abɔ wo ho ban atia papu ne ohaw kesee biara a ebetumi afiri mu aba te se bronchitis ne nimonia

2. Bɔ w'abusuafoɔ ne nnamfonom

ho ban Aduro no a wobefa no beboa abɔ nnamfonom ne abusuafoɔ a wobetumi anya bi no ho ban

3. Panewɔ biara ho nhia


Aduro a wode so hwenem no nye ya na so nso enye den

4. Eye kyen se wobɛnya papu no

Aduro no a yeso no boa bɔ ban kotia papu no, nnipa bebre na wowo wiasɛ afanan nyinaa na wode bi ama won na tweretohɔ di adanseɛ se edi twam koraa

5. Kwati hokwan a woahwere

Se wonya papu a, wo ho emfa wo nnafua kakra bi ntam na emma wonntumi nye nneema bi mpo a w'ani gye ne ye ho



Nse wope nsem pii a kɔ
www.nhs.uk/child-flu

Mmɔfra bebre no ara no yema won aduro a yede so hwenem a ene dee yɛpɛ. Aduro nso a yede wo ho na gelatine a efiri mprako biara nni mu(porcine gelatine).

Flu  **mmunisation**

Helping to protect you against flu